

svoju biografiju. Internet stranica Federalnog zavoda za zapošljavanje je [www.fzzz.ba](http://www.fzzz.ba). Također, svoju stranicu posjeduju i kantonalna služba za zapošljavanje Sarajevo: [www.juszzks.com.ba](http://www.juszzks.com.ba). Obratite pažnju i na sljedeće stranice: [www.posao.ba](http://www.posao.ba) i [www.mojezanimanje.net](http://www.mojezanimanje.net), gdje možete ostaviti svoje podatke i pregledati potražnju poslodavaca koji se oglašavaju na pomenutim stranicama. Ukoliko se želite informirati o ponudi slobodnih radnih mjesta u zemljama Evropske unije i objaviti svoju biografiju prema njihovim standardima, posjetite stranicu [www.cedefop.eu.int](http://www.cedefop.eu.int).

#### ❖ Raširite priču - izgradite "mrežu"

Šireći priču o tome da tražite posao, Vi izgrađujete „mrežu“ u svom okruženju. „Mreža“ može biti vrlo efikasna. Što je više ljudi upoznato da tražite posao, veće su šanse da ćete biti informirani o slobodnim radnim mjestima koja nisu zvanično objavljena ili ste ih propustili u sredstvima javnog informisanja. Razgovarajte sa svojom porodicom, obavijestite poznanike, prijatelje, eventualno bivše poslodavce i kolege. Prednost ove metode, u odnosu na druge, jeste brže i efikasnije zapošljavanje. Tražeći posao putem mreže, možda i započnete raditi na mjestu na kojem nikada ne biste pretpostavili da je moguće zaposliti se.



## A D R E S A R JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO

Web stranica: [www.juszzks.com.ba](http://www.juszzks.com.ba)  
E-mail: [juszzks@bih.net.ba](mailto:juszzks@bih.net.ba)



D I R E K T O R IGOR KAMOCAJI			Đoke Mazalića broj 3 033 / 569 - 100 033 / 204 - 150 fax: 033 / 204 - 177	
R. BR.	BIROI	ADRESA	TELEFON / FAX	ŠEF BIROA
1	2	3	4	5
2	CENTAR	Mehmeda Spahe do br. 12	033/554-185 653-763 fax: 214-438	Hatidža Vrućak - Zukanović
3	STARI GRAD	Sime Milutinovića br. 4	033/557-247 fax: 557-246	Sanela Karović
4	HADŽIĆI	Hadželi br.128	033/428-621 fax: 428-620	Salko Kadić
5	ILIDŽA	Mala aleja br. 2	033/762-670 fax: 622-356	Džemila Agić-Imamović
6	TRNOVO	Trnovo bb	033/439-046	Avdo Hodžić
7	ILIJAŠ	Ivana Franje Jukića br. 4	033/400-037 fax: 403-350	Đenan Nožić
8	NOVI GRAD	Teheranski trg br. od 6-8	033/469-812 fax: 473 - 224	Bajro Biber
9	NOVO SARAJEVO	Ložionička br. 5	033/653-217 fax: 652-457	Amela Mulać
10	VOGOŠĆA	Jošanička br. 30	033/424-080 fax: 424 - 081	Faruk Omanović

## KAKO I GDJE PRONAĆI INFORMACIJE O SLOBODNIM RADNIM MJESTIMA



## **KAKO I GDJE PRONAĆI INFORMACIJE O SLOBOD- NIM RADNIM MJESTIMA**

Najvažnije pitanje sa kojim se svakodnevno susrećete jeste pitanje dobre informiranosti o mogućnostima zapošljavanja. Kvalitetna informacija je ključ za rješavanje brojnih problema.

U potrazi za poslom obratite pažnju na sljedeće izvore informiranja:

### **❖ Biro za zapošljavanje**

U skladu sa svojom primarnom funkcijom, biro za zapošljavanje su dužni da Vam omoguće informacije o slobodnim radnim mjestima kojima raspoložu. Obzirom da zakonom nije propisana obaveza poslodavaca da biroima dostavljaju svoje potrebe za zaposlenicima, pojedini poslodavci se obraćaju biroima tražeći usluge posredovanja pri zapošljavanju. U većini općinskih biroa postavljene su oglasne ploče na kojima možete pronaći isječke iz dnevnih i sedmičnih novina o raspisanim konkursima za slobodna radna mjesta.

Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje u svojim godišnjim programima i mjerama aktivne politike zapošljavanja redovno uvrštavaju i programe tržišta rada kao pomoć pri zapošljavanju. To su programi prekvalifikacije, dokvalifikacije, poticajna sredstva za samozapošljavanje, programi zapošljavanja osoba bez radnog iskustva i slično. Programi se objavljuju putem javnog konkursa. Da se ne bi desilo da eventualno propustite neki konkurs koji bi Vam odgovarao, a nemate uvjete da pratite dnevnu štampu, dolazite češće u Vaš biro za zapošljavanje - i informišite se.

Održavajte stalan kontakt sa savjetodavcem u biro za zapošljavanje kako ne biste propustili odgovarajuće informacije. Nemojte sebi dozvoliti luksuz da se u biroju pojavljujete svakih 60 dana samo radi evidencije.

### **❖ Ponudite svoje usluge**

Klasična potraga za poslom podrazumijeva i odgovarajuće molbe i čekanje poziva na razgovor u preduzeću koje je otvorilo konkurs. Novi trend na tržištu rada je ponuda vlastitih usluga preduzećima koja još nisu oglasila potražnju za slobodnim radnim mjestima ili prepoznala potrebu za angažovanjem radnika određenog

stručnog profila zanimanja. Potražite informacije o preduzećima koja imaju namjeru proširivati postojeće kapacitete i koja su uključena u veće projekte.

Početni korak je dobra informiranost o preduzeću i sistematsko upoznavanje sa opisom željenog radnog mjesta. Nakon toga dolazi do izražaja Vaša inicijativnost i energičnost. Ponudite vlastite usluge, pošaljite molbu, zakažite razgovor i pokušajte uvjeriti potencijalnog poslodavca da Vas ima u vidu i primi u radni odnos ukoliko se za to ukaže potreba. Prednost ove metode je dvostruka: nemate konkurenciju, a možete dobiti radno mjesto koje priželjkujete, dok poslodavac na ovaj način štedi vrijeme i novac koji bi utrošio tražeći odgovarajuću osobu.

### **❖ Objavljivanje vlastitog oglasa**

U većini dnevnih novinskih izdanja objava malih oglasa je besplatna ili nije skupa. Međutim, u tih nekoliko riječi koje su Vam na raspolaganju, teško je sažeti sve informacije koje mogu biti interesantne poslodavcima. Oglašavanje u novinama samo po sebi ne doprinosi većem uspjehu, izuzev kada je riječ o nekim specifičnim kvalifikacijama. Koristeći Internet možete pronaći informacije o otvorenim ponudama za posao, pretražiti stranice potencijalnih poslodavaca i distribuirati